



15

Ndi funa u thusa

U thusana



Ndi a funa u thusa hayani ...
Ndi țanzwa phuleithi.
Ndi a paka zwiambaro zwanga kule.
Ndi a sheledza zwimela.
Ndi a lugisa mmbete wanga.
Ndi a kunakisa zwienda zwanga.





Ndi funa u thusa muṭa hashu ...
 Ndi luka mavhudzi a mme anga.
 Ndi itela khoti anga tie.
 Ndi kunakisa ngilasi dza makhulu .
 Ndi țanzwa murathu wanga wa musidzana.
 Ndi bva na mmbwa musi ndi tshi tshimbila.
 ...Ndi funa u thusa vhathu vhoṭhe vhane
 vha mpfuna na u nṭhogomela!

